

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número. .... 2 cèntims.  
 Fòra de Palma " ..... 2 1/2 "  
 Números atrassats " ..... 4 "

Sonarà cada dissapte, si té vènt à sa flauta.

S' envian es números à domicili, tant à dins Ciutat com a ses Viles, pagant per adelantat a s'Administració (Cadeja de Cort n.º 11), 1 peseta à conta de 16 números.

## UNA LLIMOSNA.

### I.

Es fét que vatx à contá, succeí no fa molts d'años à una ciutat, y encara n'hi ha que conequéran es protagonista d'aquesta història.

En Juan, era un atlòt de quinze aïns, qu' havia quedat sense pare ni mare, y còm no tenia ningú, ni rès per viure, es vèya obligat à demaná llimosna, però no era d'aquells vagos y malfanés, que tot lo dia fan es gaudí y vayveretjan, y ademés tenia un caràcte molt actiu y diligent, per axò no li agradava demanàr-ne y s' engiñava axí còm poria. Un dia, ja per necessitat, va aná à una botiga à captá, y li sortí un seño jove que li digué:

—Perquè no fas feyna? Un atlòt còm tú no està empagahit de demaná llimosna?

—Sí, seño, y molt; (respongué En Juan); però no ténch altre remey.

—¿Que vols di? No téns altre remey?  
—Y que no téns....?

—Seño, no ténch ofici ni benefici.

—Enjiñet.

—Si tengués qualche recurs, ja me enjiñaria, però no ténch ni un cèntim.

—¿Vòl di estás p' es doblés?

—¿Y perque vòl qu'estiga?

Es seño que li conequé es caràcte, va trèure un duro de sa butxaca y li digué:

—Jas: vat' aquí axò; fé'n lo que'n vulgues; va à partí ganancies; en està rich torna y treurem contes.

En Juan li doná les gracies, y s'en aná més content qu'un Pasco; pensa que pensa, per veure còm milló aprofitaria aquells doblés, quant el tragué de ses séues cavilacions es crit d'una dòna que dèya:

—¿Qui'n vòl comprá aquest pollastre?

—Jò, (digué En Juan), si mos avenim des prèu.

—No val ménos de quatre pesetes.

—Si'l me donau per tres, es pollastre es méu.

—Ydò, valt' aquí.

Pagá, y ja's partit cap à Plassa, per veure si'l vendria més cá; s'hi acostáren compradós, però es gall era anglès y era més bò per brèga que per un rostit: à la fi dos homos, d'aquells que degades acompañan un cá de bòu, y los agrada axò de brègues, l'afinaren y ley compraren per un duro.

En Juan s'en aná à fòra pòrtia, à veure si trobaria qualche cosa amb que fé doblés, y per un camí va veure branques escampades y n'arribá à fé un feix que casi no'l poria díu; el dugué à vendre, y prést trobà compradó.

Passà témps y cada dia, ó venia missos, ó un'altra cosa amb que trèya uns quants reals. Poch li bastava per menjá, y de cada dia gananciava, fins qu'arribá à tení un petit capital.

Un dia, cercant lleña, el va veure l'amo d'una possessió veynada à n'es camí, y li demaná si la s'en duya per vendre.

—Sí, l'amo, (digué ell), jò visch d'aquesta mica de lleña que tròb per aquí.

—Ydò, ¿veus aquell piná? veshí y sa que trobarás p'en terra, aplegolé, jò la t' regal.

—Gracies, l'amo.

—Axò no es cosa. Tan mateix se pèrd; en haverné mesfè, torna.

—Adios, y gracias.

—Adios.

S'en aná; carregá de lleña, y s'en torná à Ciutat; quant va essè prop, va trobà un remolí de gént, s'hi acostá per veure qu'era, y va essè un ase magre y vey que'l venían y en demanavan vuyt duros.

Ell quant heu sentí, pensá que li convenía comprarló per truginá sa lleña; fé tracto amb so venedó, y compra s'ase; déxa es feix allá en terra y partí de pressa à cercá es doblés. Amb un instant torná essè à n'es remolí, pagá s'ase, y carregantlí es feix s'en aná, còm de costum à vendrirló.

Cada dia fèya lo mateix, y à poch, à poch, va arreplegá un capital, qu'encaixa que petit, li bastava per consegüir lo que fèya témps pensava.

Es vèspres anava à escola y aprengué d' escriure y contes; quant ja'n va sèbre bé; pogué consegüir es seu objècte que era d'anarsen à Amèrica per acabá de fé sa séua fortuna. Agrahit a l'amo que li dava sa lleña li regalà s'ase, arreglá uns quants trastets, y un vespre deya adiós à sa séua terra, assegut demunt sa barandilla d'un barco, que comensa à caminá, mogut per s'oratge fresch y dols d'una nit clara, amb el cel estrellat.

### II.

Ara, podria contá tot lo que li succeí amb sos vint y cinch aïns qu'hey estigué, però sòls diré que després de havè passat un bon viatge, desembarcà; y es cap d'uns quants dies ja estava per dependent à un magatzem de ròbes; passats uns quants aïns, posà una botiga per conta seu que li aná de lo milló; tant bé, que quant va fé es vint y cinch aïns qu'hey era, tenia un capital d'uns dos millons. Determiná torná à sa séua terra per casarsè y viure descansat, disfrutant de sa riquesa qu'havia guaixada amb sa suó des seu front. Arreglá es negòcis y parti, encara que de venguda no li aná tant bé còm d'anada, perque un temporal per poch dugué En Juan y sa séua riquesa à veure quina vida y costums ténen es pexos p' es foudo de aquells mars inmèns habitats per mòntruos que tal vegada s' homo desconeix; però, derrera una tempestat vé una bonansa; la mà s'aquietá, y seguirán es viatge amb bon témps, fins qu'En Juan arribá de nou à sa séua pàtria qu'havia dexada essent pòbre y que tornava à veure essent rich.

### III.

Arribá, y lo primé que fé quant va havè desembarcat, va essè aná à n'es carré ahont li havian fet sa llimosna y encara trobà sa mateixa casa. Entrá per endins y sortí un seño molt jove; amb sa fisonomía conequé que no era es qui'l havia protegit y demaná si n'hi havia altre.

—Hey ha monpare, (respongué es

jove); però, amb sa séua edat, ja no es cuya de sa botiga; si se li ofereix rès...

—Si no es incomodarló, voldria parlá amb ell.

—Amb molt de gust; fassa favó de pujá amb mí.

Y el fé pujá à n'es primé pís d'una entrada des costat de sa botiga, ahont trobá un señó ja d'edat, y li digué, després de ses cerimònies de costum:

—Vénch per pagarli un déute que ténc pendent amb vostè, ja fá temps.

—Jò no record, (digué es véy), que ningú me dega rès.

—¿No s'en recorda? Hey pens bé.

—Que vol que li diga. No m'en record.

—¿No es recorda d'un atlòt, que vengué à demanarli llimosna, ara fa trenta anys?

—No u ténc present.

—¿Que vostè li doná un duro, diuentli qu'anava à parti ganancies?

—Té rahó, ara me passa per s'espècie que fa molt de temps que vengué un atlòt y em digué que no tenia ofici ni benefici.

—Axò mateix. S'atlòt som un servidó: ara vénch per entregarli sa mitat des capital qu'he arreplegat amb sa llimosna que vostè em va fé.

—No seño, jù no vuy rès; si li vatx dí qu'anava à parti ganancies, va essé porque m'agradá es seu caràcte actiu, y porque s'enjiñas.

—Axò no es meu, vostè en dispónga.

—Jò, gracies à Déu, estich bastant acomodat y no ténc mesté rès. No heu vuy.

En Juan, ó Don Juan, (qu'ara ja ley pòren dí) volia que per fòrça heu prengués, però de cap manera heu volgué; y agrahit, li fé conexa sa familia qu'era sa dòna, dues fifies y es fiy, qu'estava à sa botiga, diuentlí que l'volian tení à dinà amb ell; que seignalás dia. Ell acceptá, y es dia convengut férán un dinà que, com sòlen dí, s'olla gran aná dins sa petita.

Quant varen havé acabat, regalá à ses fifies dos adrèssos de brillants un à cada una, y un rellòtge à n'es fiy, que entre tot valia casi es milló de duros. ¡Ja hey devian está contentes ses fifies! Si; y encara hey estigué més sa majó porque tant li agradá que le demaná per casá; ley concediren y visqueren alegres y contents tota sa vida.

#### IV.

En aquest mon, es caràcte es lo que fá ses personnes, y un homo no ha d'esse aturat ni ha d'está empagahit de fé seyna, perqu'ella es santa y assanta. Tampoch s'ha d'olvidá des qui l'han protegit, sinó que com milló puga y sápiga els ha d'agrahit es beneficis que li han fet, porque axí tothom l'estimará y li voldrá bé.

X. H.

## GLOSES

REPLEGADES P' EL TERME DE LLUCHMAJÓ.

Jò no som anat à escòla  
Ni he estudiad de moral;  
Tú qu'ests un bòn manestral  
¿Com no fás una destral  
Que tay lleña tota sola?

Un flòch duch à sa guitarra,  
Un flòch de quatre colòs:  
Es vermey demòstra guèrra,  
Es blau que n'estich jalós,  
Es negre fosca à sa terra  
Y es vèrt confiansa en vos.

Jò l'he festetjada Ròsa,  
Sabeu qu'estich d'enrosat!  
Un que'n tenia sembrat  
En es corral, l'he arrancat  
Per no anomená tal cosa.

¡Pobre! ¿y festeljas seños?  
Per temps i'en penadirás,  
En que vengan dos en dos,  
Tú fadrina romandrás,  
Y marmulada serás  
D'ets bòmos trabayadós.

Dijòus era sa diada  
Que jò havia de vení;  
Y no vatx porè dormí  
Perque vos via enganada.  
Vos ja sabeu, estimada,  
Qu'à una persona llogada  
L'amo es qui la fá mentí,  
Y quant vol no pòt cumplí  
Sa paraula que té dada.

¿Que t'penses qu'es mocadó  
El duga per fantasia?  
Jò l'duch perqu'à sa camá  
Des coll m'hi maneca es botó.

Si sa vòstra gent sa quexa  
Y no vol que rall amb vos,  
Més m'estim, clavell hermós,  
Menjá garròves amb vos  
Qu'amb un altre pa de xexa.

En qu'hey hagués de fondre ets òssos  
Jò s'amó no mudaré  
Y quant privada estaré,  
Per rallà amb tú sortiré  
P' es corral o p' es carré  
Si no puch sencera à tròssos.

Jò no fas cás, estimada,  
Qu'amb altri eus divertigueu  
Solament qu'amb mí penseu  
S'hora més acostumada.

Es vespres sou sa primera  
Que vos dexau de segá;  
Es demà sempre hey ha  
Vêtes ò fil que nuá  
Sòls per essé sa derrera.

Sa primera sangrieta  
Bòna amó que'm vareu dà

M' haguéra volgut torná  
Sa punta de sa llanseta,  
Sa tavyàola y sa veta  
Y es dits des cirujiá.

Jà s'bòna sòrt per un pòbre  
Sa que'l mon li sòl doná:  
Molt talent y pòch pa,  
Molt de frèt y pòca ròba,  
Y quant sa rahó li sòbra  
Que sòls no'l déxin parlá!

A ton pare y à ta mare  
La bona nit los vuy dà,  
Emperò à tu estrella clara  
Es bòn dia per demá

X. X. X.

## ANA PER LLANA Y TORNÀ TÓS.

Un seño prengué p' es seu servici un criat foravilé, y notá que quant se presentava devant ell, no guardava aquelles regles d'urbanitat, que dèu guardá sempre s'inferiò devant des superiò, falta qu'es seño disimulá es primés dies, pensant que seria efècte des poch roce que sens dupta havia tengut amb gént ben educada ó sia de bòns modals; y per lo mateix pensá que poch à poch es corrègiria aquell defecte, pues en tot lo demés cumplia molt bé, es à dí, qu'era un bòn criat.

Vengué es dia des Sant des seño, y amb tal motiu, à ses hores de costum, estava la casa de gom en gom de gént qu'anava à doná es bòns dies à n'es seño, y per axò mateix es criat no feya altre cosa que passá sa palangana des confits, sa des cuartos y sa des such amb dues botelles, una amb anisat y s'altre amb resòlis de cafè; y dues tasses ajagudes dins un plat qu'es bevedós axacavan y ell les umplia, y tant prést havia fètes aquestes tres voltes, sortia amb una palanganeta de xigarros de papé (no impòrta dí si eran de contrabando), y sa copa des foch com es natural.

Totes aquestes operacions ó aquest servici el feya divinament; però amb una llibertat que pareixia tenia pretensions d'está à s'altura de tots es señós allá presents; mòdo bastante impròpi per un criat.

Es seño de la casa estava disgustat ferm, de veure sa pòca cortesía des criat, pues trobava qu'allò tenia trasses de desayre, y que de segú criticarian més à ell que es criat, y per lo mateix resolgué donarli una llissó de bòna criansa, en presència de tots aquells señós; y en efècte li digué:

—Bernat, ¿tú qu'ignòres qu'un criat es es més inferiò de la casa, y que per lo mateix dèu presentarsé com à tal, y no des mòdo que tú heu fàs, que pareix que vulgues essé igual à jò y à tots ets qu'aquí veus? ¿Que no saps que quant

un inferiò es tròba en presència des superiò, dèu guardá sa milló compostura, observant ses regles de bona urbanitat? Vamos, respòn.

En Bernat, qu' allò no heu havia fét amb malícia ninguna, sinó perque tal vegada no n' hi havia pús à sa carabassa, quant se sentí aquella calabruixada per ses oreyes, vehent es seu amor pròpi ferit devant tanta de gent, pensà que sa defensa era natural; y considerant qu'un quant cau no li està lletx aferrarsé allà ahont arriba, contestà des mòdo siguent:

—Señó; jò, devant tots aquests señós presents, li deman que 'm dispensi si tròba que m' he excedit prenenentmè una llibertat que no'm pertòca, atèsà sa méua condició d'*inferiò*; pues jò confés amb sa majó franquesa, que no es estat amb intenció de faltá à n' es respecte que dèu guardá un criat ó *inferiò* devant qualsevol señó ó *superiò*; però còm tots sabem que sa defensa es natural, em defensaré diguentlí à vostè: Que si's pares de familia vòlen qu' ets seus fiys vajin p' es bon camí, élls que donin es bon exemple; y es señós que se los pòt considerá còm a pares des pòble, si vòlen qu' es qui no son señós guardin sa milló compostura devant élls, també es necessari que donin es bon exemple en devant; pues ni vostè, ni ningú des que aquí m' escoltan, ignoran que sempre s' es vist que ses cóues van derrera es caps. Jò prescindesch de que vostè fas-san més ó menos cás de nòltros pòbres, pues ja se sap que quant entran à una casa pòbre sòls no se dignan dí, *Ave María*, sinó *Uey!!!* y que tutetjan qualque vegada amb sos qui podrian essè sos pares; però axò es estat, es y será. Diré també que no hey cont amb aquests mòdos à tots ets señós, perque sa majoria se saben portá conforme y son dignes de figurá en societat; però vostè, señó méu, ¿per qu' es que quant va à missa, essent axí qu' allà està present es Señó de tots ets señós, es *Superiò* de tots ets *superiòs*; per qu' es que vostè, si se seu à un banch se pòsa amb una cama demunt s' altra, còm si 's trobás à dins un *Casino*, lo qual vostè no'u faria si anàs à fé visita à n' es *Governadó*; y si 's que té à son costat es un altre señó, tot es temps de sa missa estan xep-à-xep? ¿Y per que vostè y es qui son còm vostè, que ténen obligació d' està més enterats de ses bònes regles de s' urbanitat, no les observan còm se dèu, quant estan devant sa presència des Señó de tots ets señós? ¡Axò, que no son regles de bona urbanitat! ¡Ah!..... ¿No veuen vostè, que d' aquesta manera enseñan un mal exemple à n' es pòbres, y qu' aquests vendrà un dia que farán lo que vostè fan ó pitjó, y que perdut es respecte allà dedins més perdut estarà à defòra? Vostè veu, amb axò que deix dit, que si som musòl no'u som tot sòl. Y per 'vuy basta lo qu' he dit, señoret.

UN RONDAYÉ.

## UN SÓMIT INTERROMPUT.

Somiava que 'm trobava  
Enrevoltat de pins,  
Y estasiat escoltava,  
Es cantusá des grins.  
Su baix de jò corria,  
Un petit torrentet,  
Y s'aygo s'en anava  
Cap à la mar tot dret.  
Dues tortores cantavan  
Dolses eansons d'amor,  
Y des méu cò arraneavan  
Suspirets de tristó.  
—¿Perque serà, (me deya)  
Qu' aquets animalets,  
Féran sa méua oreya,  
Amb tan dolos trinets?  
¿Perqu' es que 'n escoltarlos,  
Es méu cò se coundò?  
¿Y perqu' es que sentirlos,  
Sa méua ànima vòl?  
Quant pensant axò estava  
Me vengué à despitá,  
Sa somera, Na Blava  
Que se posá à bramá.  
Y axí, en llòch de trobarmè  
Enrevoltat de pins;  
Y axí, en llòch d'escoltarmè  
Es cantusá des grins;  
Y veure còm corria,  
Un petit torrentet;  
Y veure si seguia,  
Son eurs al mar cap dret;  
Y de ses tortortetes,  
Escoltà es dols canitá;  
Que'n cèrtes amorets,  
A mí em fèyan pensá;  
De còp me despertava  
Dins es méu llit colgat;  
Y tot perque Na Blava  
Avia un pich bramat.

PAU PERE Y PIFOL.

## MUDANSES.

En prova de que tot muda, reparau ignorants lectors, lo que passa avuy en dia.

A s'estafa li diuen crèdit, à s'*hipocrisia* virtut, à s'*orgull* dignitat, à n' es *ciniisme* franquesa, à n' es *ròbos negòcis*, à cèrts *negòcis* matrimònisi, à sa *desvergoña* ingèni, graciòs à lo *ridicul*, à cèrts *devertiments* caridat, à n' es *desgavell* govèrn, à n' es *viciosos* honrats, à n' es *mañèfes* mestres, à n' es *ranoués* homos d'òrde, y à n' es *desenfreiment* llibertat.

Axò es lo que s' usa per regla general; però no se pòt dí maldament sia vè, perque també es mòda no dí la veritat y embusteretjá de paraula y per escrit; de mòdo que qualsevol cosa sentigueu à dí, mentres qui heu diu no mòstr sa cara ben nèta y ben rentada à sa llum des sòl, posauhó en corantena y fèys còm Sant Tomás.

Y valga per avis à tots es curts de

tey que 'n veure llibres ó diaris se pensan que canta s' Evangèli. S' esplèt més gròs de tots es de mentides estampades.

XIM PRIM.

## XEREMIADES.

Don Mariano Canals, es nou Alcalde de Ciutat ha enviat à sa redacció de L' IGNORANCIA una carta molt atenta que pòsa de manifést sa consideració que li mereix sa prensa en general y mos fa oferiments que valen molt, y per los quals aquesta redacció li dóna ses més espresives gracies, y mos oferim en tot y per tot à ajudarli à portá la creu dins aquest carré de l' Amargura amb que ses circumstancies l' han posat.

Dèu li dò acèrt y tino en tot.

\* \*

El dimòni son es cèrabineros de devòra es Moll. ¿Quina diriau que la fan arà? Ydò, s' entreténen à fé forats en es torreó de sa Llònja y hey afican estquetes per penjarí sa manta valenciana.

Convé estarlos alèrtia que son capassos es dia ménos pensat de pintarí un rellòtge de sòl d'aquells que sòlen pintá per ses pòrtes.

\* \*

Pagesos tots de sa nòstra illa: en questió de balls acalau empagabits es cap devant es *gaballins* (gaballins los ho diuen à n' es de Capdepera.) Diumenge dia 10, féran segons costum, una gran festa à Santa Rita y tot va anà en *grande*; però, fiets, quant foren en es ball, per questió de pich entre dos joves pu-jaren sa derrera fins à xexanta duros. ¡Mirau si hey estava ben alta! ¡Quantes sanayes per guañarlós, y axò qu'hey ha mal any!

Per ventura sa música los entusias-mava, que per música ténen molt bon gust; y per paga de dues n' havian fet una y ja u crech si hey tocavan fort, y los feyan botá falagués.

Ballaren à la ciutadana y à la pagesa, vòl dí aferrats y desferrats. Amollaren fochs y bengales que per amunt que aquells s' en pujassen no varen està tan alts còm hey estava sa que ballá sa der-rrera.

\* \*

Dimars passat à les nou y mitja des vespre, varen prendre un grau susto es veynats de sa fàbrica de licors qu'hey ha à sa plassa de sa Porta de Santa Catalina, y gracies à sa serenitat d'alguns d'ells, no hey hagué que lamentá des-gracies personals ni materials.

S' abandono amb que se tenia, à n' es veure sa xamanèya de dita fàbrica, doná lloch à que sa sutja s' inflamàs y s' es-

campás encésa per ca's veynats, cremant alguns objectes qu'ells se creyan tení segús à dins ca-séua.

Quant es veynats se temeren des foch, tocáren à sa fàbrica y es qu'hey havia dedins còm que fessan es sord, tal vegada no tenian sa clau perqu'hey sòlen quedà tancats es qui fan feyna es vespre segons diuen.

Diuen també que si dita fàbrica ha gués cumplit ses órdes que té de s'Autòridat no haguérán pres es veynats es susto que prengueran; y no tant sòls axò, sinó qu'aquests contan també que son molts es vespres que no los dexa dormí, perque sa màquina anda tota sa nit fent renou y pudó de vegades.

La veritat, lo qu'es mentres s'Autòridat compòrt que dins Ciutat hey haja fabriques tan incòmodes còm aquesta, no arrendarem ses ganancies à ses cases d'aquella plassa, ni anirém à n'es carré de Sant Llorèns à apagarmos sa sed per pò de que s'aygo mos fassa mal.

\*\*

—Bòn dia, Juana Maria; avuy feya contes de passá per ca-téua per donarle s'enhorabòna. Sí, fieta; perque veus, Juana Maria, quant me varen dí qu'à n'es téu homo l'havian fét jutge ó cosa des jutjat, en vatx tení molta d'alegria. ¿Que no'u creus?

—Ja's de rahó qu'heu crech, Juanayna! Axí mateix gracies; però no es vé que l'hajan fét jutge, l'han fét cosa gròssa des jutjat.

—Veus, Juana Maria, la veritat es còm s'oli que sempre sura; es pòble coneix ahont está sa capacitat y es mèrit, y li sab fé justicia, donantli lo qu'es mereix.

—Mira, Juanayna; jò't diré que qualque vegada es pòble s'equivoca, y m'esplicare; ó es pòble que tú dius s'es equivocat ara, ó se equivocá aquell vespre que tú ja sabs y que jò sòls no hey vol-dria pensá.

—Bòno, Juana Maria, també t'has de fé es càrrech de qu'allò no va essè altre cosa qu'una *expansió innocent* d'uns quants joves de bòn humò.

—Si; ja'l me comanarás molt en tornarlo veure. Y diguem, Juanayna, parlem ara un poch de tú: qu'es vê qu'à n'es téu mari l'han fét de s'Ajuntament?

—Ja's de rahó! Axò no vòls, Juana Maria? Y més et diré, que segons ténc entès li donarán algun càrrech especial.

—Escolta, Juanayna; que t'penses si'l farán *seny Secretari*?

—Tant còm axò no, Juana Maria; però pens que farán moltet de cás d'ell; perqu'es homo que quant parla, es fà escoltá. Bé, tú ja'u sabs, y no es necessari que jò heu diga.

—Oh! Juanotes! Juanotes! Qu'estriam de bé si cada musòl anàs à jèure à n es seu uyastre.

\*\*

## FALSEDAT.

Una floreta creixia,  
A dins un jardí molt bell,  
Entre sa rosa y es clavell;  
Y en mirarle pareixia  
Que tota s'empagahia;  
Però quant la valx cuhi  
Ni olor tengué de jasmí,  
Ni de violeta modesta.....  
¡Quantes n'hi ha que fan fèsta  
Avuy y en fèran ahí!....

B. S.

## COVERBOS.

S'altre dia que feya molta caló y que casi tothom anava à bañarsè per tení fresch el còs. un mariné se despuyava demunt es Moll y se tirá à s'aygo; es mateix instant arribá el Sen Tumeu de Sóller tot admirat de veure tants de barcos, y quant vé aquell dins s'aygo que surava, s'hi tirá de cap y boley, y còm no sabia nadá comeusá à fé es badagòt. Es mariné s'en va teme, el tragué y li fé llansá s'aygo qu'havia beguda, y quant hagué tornat en si el Sen Tumeu pégant un'uyada de desprèci à la má, digué:

—Per la vera-creu! No creya jò ke s'aygo de Suytat fés parts y quart.

\*\*

Un seny molt lletrut, (manacori per més señes,) s'apreciava d'havè estudiad llatí y crèya sebrernè més que molts. Un dia estant à sa misa quant comensá s'Evangèli, va essè interrogat per sa séua señora, que li digné:

—Diguem tú..... i y què vòl dí *In diebus illis*?

—*Indie* vòl dí les *Indies*, (respongué es seny.) però *busillis*.... no'u sé.

\*\*

Un homo petit y flach, disputava amb un altre, gran y robust, sobre s'exceŀlència de s'estatura.

—Quant jò me moriré, (digué es petit,) bastarán quatre homos, per durmè à sa sepultura, però quant tú te morirás ija's de rahó qu'haurán de fé dos viatges!

\*\*

Un jove jalós, trobant à ca sa séua atlòta à un homo véy, cregué seria algun guerré, y en tò de burla li preguntá si sabia quina edat tenia.

—No'u sé propiament, (li contestá es véy), però estich cèrt qu'es més véy un ase à n'es vint anys qu'un homo à n'es sexanta.

\*\*

## PORROS-FUYES.

### SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

**GEROGLIFICH.**—Qui vòl anà en el Cèl, ha de timà es spus niscis.

**SEMLANSES.**—1. En que té titol.

2. En que t'enen canons.

3. En que té banchs.

4. En que dona molts de punts.

**QUADRAT.**—Papa-Anem-Pepa-Amat.

**PREGUNTES.**—1. Es de barco.


2. Es centre.

3. Un Teatro.

**FUGA.**—Qui no té delit no canta.

**ENDEVINAYA.**—Es fòch.

### GEROGLIFICH.



UN AMICH MÈU.

### SEMLANSES.

- En que s'assembla la mar à n'ets homos?
- Y ses cadenes des presidaris à un pañy?
- Y una Iglesia à una sabateria?
- Y una casa de pagès à n'es Banch Balear?

GUIDAM IGNARUS.

### QUADRAT DE PARAULES.



Ompli aquests pichs amb lletres que llegides horizontal y verticalmeni, digan: sa 1., lo retxa, una cosa qu'emplecan es texidós; sa 2., lo que tothom vòl; sa 3., un nom d'homo, y sa 4., es nom en castellà d'una cosa que molt avorrexan es pagesos.

COLAU CALIU.

### PREGUNTES.

- Còm porem matá y no sé mal à ningú?
- Qui es que té trompa y no la sòna may?
- Que pòt esperá una família d'un homo que may se casa?

UN AMICH MÈU.

### FUGA DE CONSONANTS.

U. .A. .A... .A ..E. E. E. E. E. E. A  
PEP PEPEP.

PEP PEPEP.

### ENDEVINAYA.

Quin lladre es que may l'agafan  
No té canes y sab corre,  
Y quant ròba molts s'amagan  
Y lo qu'ha robat heu dóna?

FEROSTAS.

(Ses solucions dissapte qui vòi si som vius.)

### CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

**Bièl des Molí.**—Gracies p'es Porrros-fuyes. En fassa d'altres. S'article anirà més tard un pòch correggit d'estil.

**Quidam Ignarus.**—Es seu trabay es bò y ben escrit però no està en tò per L'IGNORANCIA qu'es un periòdic humorístich que se proposa corregí lo dolent y no encensà ningú.